



Salt, table

TOTAL 1.8 1.8

Macronutrient profile [gr. of nutrient per 100 gr. food]



- Proteins, Water, Sugars, Fibre, Alcohol, Lipids, Other

FIBER 0 0

Energy [kcal per 100 gr. food]

0

kCALs 0 0 0

Essential aminoacids profile [mg per 100 gr. food]

0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug

Threonine, Methionine, Leucine, Valine, Phenylalanine, Lysine, Isoleucine, Tryptophan

PROTE. 0 0 0


Main lipids profile [gr of lipid per 100 gr. food]

0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug

Poliinsaturadas, Saturadas, Colesterol, Monoinsaturadas, Total omega 3, Total omega 6

EFA 0

Mineral and oligoelements profile [mg of mineral per 100 gr. food]



MINER. 14.2

Vitamin profile [mg of vitamin per 100 gr. food]

0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug

Thiamin, Choline (total), Folate, DFE, Phylloquinone, Folate, food, Alpha-tocopherol, Ergocarciferol, Folate (total), Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Pyridoxine, Folic Acid, Pantothenic acid, Retinol, Niacin, Riboflavin, Vitamin E, added, Vitamin B12, added

VITAM. 0

Phytochemicals profile [mg of nutrient per 100 gr. food]

0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug 0ug

Theobromine, Caffeine, Luthein+zeaxanthin, Cryptoxanthin, beta, Lycopene, Caroten, beta, Phytosterols (total), Caroten, alfa